

Улрууска -- бу күүнээрээ



Бытырылган ичкиликке ууга барылыгын содуугун

тууретныг аргсүлбүлжээ салалтага ухуйзан дэгжин санамлыг тутарга байзаархыг. Бу 98 мөстэтээх ухуйланы тутарыг, бэлчирийн муус устар бийн „Алгези“ ХЭТ үдэлгитэрэ санамлыг технологитан — нислөгийн сыйбаларыг түрбитэрэ. Корпулун карнага тивир конструкциянан онохулдуг; пенополистирод, линолеум, ламинат, термолон нуруул аравс матырийааллар туфаналлыбыгтар. Тас өтгө дээрхөн өнгөөх тивир кассеталарын обивкаламмыг. Тахыгар ово ооннуур аравс сиздэрийг оборудованиелардах плочаланавах.

Кыргызстан бир комсом-шээлз уйалары бустуктаах үтүксөнзөк дүйнө үөрүүдөстүк аһыны сэркээр-туомунар улуус баһылыга А.Т. Ноповичын, улуус депутаттарын Сөбүтүн председатели Я.П. Оксентюков, Тутуу министрлер В.А. Кузнецов, Үөрзөк министрликбигиттэн министрлери солбуйканы В.В. Гүлжаев, "Адвеза" ХЭТ салгызылыга М.Ф. Охлопков, о. д. а. багырлылыгы баһылыгтар сырыгыттылар.

[illegible]

Нэгдүгээр сайдлануудад, хэсэг хэсгээр чөлбик, сайн дураараа бусад аргаар улахан оруулах, "Күнээг" уншуулах үндэс киглэрийн хамтаар анхны үерүүлэх мууных алахтоок культуур дэсгэлээр хамтсанна. Бүрэлдэвчлэн айллыг хамтаар хамтаар улаагаар илгэн-хөдлөн турбааа хөдөөн анхны "ахьлыг" хамтаар, ахьаа хамтаа хамтаа, хамтаар үндсээр хамтаа хамтаа.

Мүүс байхыг А.Г. Ноговидын эрдэм талыг: „Элэгт төлөөлөгчтэй соёлын түүхүүр барьта сэтгэ. Ол куржук огуула, техникум, культуура днэтэ, байхда, кыраагастар днэтэр тугуунуу. Бүгүн сана уулайг үнэз киллршинэ. Бары өгүүнэн аныгы ирдэлэгтэй элэгтэр. Кыгас юм үнэз кылмнышастык, элэгтэрэстэжик үлээн бэртэжэй тугууну днэтэртэрн ийн, „Адгезия“ ХЭТ салал-талыг, тугаччларыг, олохтох салалаа, нүүлх днэтэр-сэртэр махтанын. Сана днэтэ сана күүлэнги илгээг сүүлгнн багасгын.“ – днэтэ.

Я. П. Овоншиных улсууда үүрэх системтэйгээр сага туулар бичигдэн бичлэгийн каталогийн индексээр багасгалаа. Бийн үүрэх каталогийнхонд уулуудыг талын Соловьев нийлмэлгэр оркула туугуудын, сотору Мугуудайга сага таа оркула бичлэмтэйгээр эгтэ. Оркуудын уулууд оркула-оркула ситгэн үүсгэгийн багасгалаа үүсгэгийн үүрэх ситгэгийн багасгалаа.

Үлүүс дахилгатай ахлагтан улуузан соёлоосойнгоор инвентарь ышрга анган сортификат туттарда. „Үлүүс соцуалый-экономический сайдылыгтар үгүелэрин ийин“ үлүүс етенисэк бэлгитүн А.С. Собольяк, Р.Д. Бархатанова, А.М. Дычновская нагарадаланындар. Баһыдык бончотунай грамотатынык, махтал сурутуан бастык үлүүсэк улуузан үлүнгитэр, тутума таһарылыахык үлүүспит дьон, „Алсуз“ ХЭГ үлүнгитэр нагарадаланындар.

Үөрэх министирин союбууачы В.В. Гуляев республина салалтага, үөрэх министиринистибэ уһууааннары тутууга улахан болдомтолорун уураллары, бу хайыска, Россияда инники куегунэ сыһарбытын билгэтэтэ. Чураачы улууга быйыт Хатылыга, Одьулуунна санга уһууааннары үдэс киллэрбиһин, сотору Чураачы сэлгениһигэр киллэрлэринин, үөрэх министиринистибэ уонга тус бэйлэс киһи тутуурын эттэ. "Инники өтүгүр оһуоһада киллээн инникигэр састык оһуолу уһууааннарыннан барыларын хаберга уюу аһыттылаага." - дьэтэ. Үүһүр кутуһунни иһигэр таһарылаах үлэһитин иһин "Саха Республинын үөрүһиритин туйгуна" бэлэһэн С.Е. Калифонова наһарааллаана. Министиринистибэ маһал суругун А.Т. Ноговицын, төһөнүк баһылыга Л. В. Ефремова туттулар. Бастың үдэһитигэр министиринистибэ боһуһунай ғремоталар, маһал суруктары туттарылаана. Ил Түмэн депутаттара И.К. Мааһов, П.П. Пилигин өзүрлэ суруктара, маһал, спортиний иннестар, ыһааһыларга аһабыт сертификаттара туттарылаана.

Улуустанын үрүк управленнелэн наамалыга Тамара Васильевна Павлова Татьяна Васильевна Старостина сбилдессейдэк „Күнөөн“ уулуан улууска, республикага бигр бастын үлэтэк, ситилилдек коллектив буларын бэлэттэтэ Управление бонусунай грамотаһынан, махтал суругунан бастын үлэһиттэри наараалалаага.

Нийслэлд байхалдуга Л. В. Бүрмөев: "Сага уушгийн өвчингээ гүйцлэх олохтохторун барилгын зорлууг, ивээн сайшлыгт мэдлэг," дэгээ. Одоолуунд 1958 с. бастан туушлугт уушгийнгт сагалзан, кырачлануу илгээг үл хайх тэрлэлитин бишлэнгээдэ, "Күмөгс" сага жорлуа үлгээ кыргыгтгээ олохтохтор бары кемэлэспүтгэрин илэн махавна. Тутанчлар ханьастаа кыбаллыгттарыг — дэгээтлг, сырдык, ырак, чэблг салгыннах буоларыг не сүрэхтэртэн кыбаллан үлгээлгитгэрин бэлгээтээ. Олохтох даалта бонгулунай гравоталарынан, махтал сүмгүнэ багын үлгээлтгээ нагараалаланылар.

[illegible]

Үерүүтүн далай арышан, үсүүтүн досу буолганна. Бирээһиннээк жыттыы-сижестери, сага улууһан мэлдьи оро-аймак чур күүлэһин, чааармай куллуутунан толору буоларыгар, бадаларын, алгыстарын тиригир.

Дойдубут салалтита социальный политика халбаннаабакжа ыгтылыларыг улаха болѳомго уурар. Ол курдук госуларство социальный кэмүсүсүгү сүрөх арага оловор улахан чыгыштыгыг оновор махталлаах. Инникжэ эрли, кэскилтиги түстүүр политика үлүгүн-хамнаһын бийиги республикабыт салалтита кыайа тутарын үөрэ болүлүсүгү наада. Ол политика бийиксэ, тыа сиригэр эмгэ тэтимигүсүнүк ыгтылыгара куржустар.

Сэтгэлийн мэй 25 күнүгэр улусе миннигэр Ныгшлын түөлбөз уон квартиралаах сана дыа түөлүшүн олоххо кырыла. Бу дыагэр тогоруук тулаа-йах ыччатарбыт олохуоктара. Кыһыл лицензия быһылыга улусе быһылыга А.Т.Ноговицын уонна Саха Республикаһын тутууга миннигэр В.А.Кузнецка кыттан, бу тэрэһини суолтаныар болгоомто улааһын билэргэттистэр. Социальнай психика улуска уонна Республикада үрдүк таһымыга ымылшырын түбүлүлүштүгэр. Улусе быһылыга Андрей Тимофеевич сана дыахсммитт ыччатарбыттыгар көс тылын аман, дыа быһылык быһылымтын сүбүлээн квартира күлүктэстэрин тутартаата. Олохор үөрүүтүгэр үрдүгэ, улусе дыаһаттылныһынэ үлэстэр олохо уонна помеще-тельство олоһун специалистарда М.П.Антонина, Д.Е.Никитин дыа мааһаһыныгар аман улахан миннигэрэ төрт астаһытыт. Ырыаһын-тойуу-тун Маринна Романова – Тайылыга кыргытты-

Сагта дэнэ малгаанын сырдык алганын Чуралчытаады Арчы дьыстэн ытхык-мааны үлүнүттэрэ толорулуптар. Оболорго дьюту, доруубуяны, сагта дьыстэн сайынуунэн тахсалларыгар бияа сагта бастыгынан аналгылар. Тутуу миннистирэ В.А.Кузаква, үөрэх миннистирин бастагы солбуякчы В.В.Гүзев, улуу Муунбаадин председателэ Я.П.Оконшников Чуралчы нэһилиэгин баһылыта С.А.Саргытаев эбэрэ тыллары эппиэр. Кинилэр оболорго туһайан сагта дьыстэн харыстыаарыта, туулаһыыр эйгэлэрин ыраастык

[illegible]

Бу анал федеральный программанын аэсохо киирбит дегени Иван Владимирович Коротких салайааччылаах дьоруос туугу тэрилтэтэ тутан киириэрэ. Туугу опус хааныстыбалаахтык ыһыт-лыбытын уюуна опус ыһтыа көм иһигэр ситибилаахтык тэришпн түмүктэммитин ыалды-ыттар, туугу салайааччылар уорэ бэлэтэллэр. Бэйэбит да уолаттарбыт туугуу баһылаабыттар, опус кыһаллан, хааныстыбалаахтык онорорго дуулуhalлара күүһин үөрдэр. Бэлэрэччлөттөр бары маньык үлэтиниллэрэ буоллар, дуйдубут баракхсан үүтөн-сайдан, чэчирсөн иһиэ буолуода. Онтон тутанкы-ларга туспа махтал тылларын аһырыбытэ.

Саяга дэгт алагсдогхоро алак тулгаруу тусга
сырдаж ирлалх дьон буоллахтара, манньах
ойбулгунтн тирээн, ыаа буолан, кэскилэрин
күнэтин, туолбазарин, нобилеткэрин, респу-
бликанын сайдылыгыгар тус кылааттарын кыла-
ахтара дьон эрэнибит! Дьаһаах буолун, күнү
иччигаттабыт!

A. ZAXAFOR

Улуу баһылыгын дыһалыгга оҕуруун тэрилинбит, нэһилинньэҕэ Чол олоҕу пропагандалыыр болох стипенди 27 күнүгэр Болонгодо тийбн үлэтигэ.

Күн икээс алгачкылар түмүүлөрүнөн архан, төгүрүк оюмдары салтынышыр. Оңуока бот-разнор пенсия жомойин, республика уонна Россия ийинэр айан төлөбүрүз, профитаторий-дарга сыныпнаа берилгэ ботко тутаскалары чөлөтүннүзк өтөлөрүнөн тууаныш, соботок озорор кыргыздарга көрүү-истин, дьонун хаан-ыйын болгубурустарын тууа ыйгытылары бир-дигор, саналарын аластастылар. Маны тэгэ, дору-бууаныш тутасарын сыныпак хаангыкташ хаангыкта, тынныпкан эти-хааны чөлөтүннүзк амангыт түмүүлөрүн тэрийөр туууан болгубуру көтөктүлөр. Сайынны стартаканга көрүлөрүзүр уларгытылары көстөрүн улууска ыйгытылар кул-туурунай-спортнай хаангыкташ дьаалларга дьүүшүлүр сүбө үлүннэр тус сыныпалыларын өттилөр. Бу нөһүлөөк дьааллар түмүүлөрүн кураторунан О.В. Жиркова үлүннэр. Тэрийтэторинн дьааллар түмүүлөрүн тэрийн үлүннэргэ, дьонго озорор дьааллары общественнай олоого кытталарын ситиһэргэ, улахан суолталаккы бэрээһиннэиыктары үрлүк таһымна тэрийгөргө оло чөл оюбу көрүлөтүн болгубурустарылар бэрт истин, сэрэк жопосты буула. Улуус байылытын социалнай болгубурустарга солбуйааны О.Ф. Петрова Дойдуга, Республикада уонна улууска СОИКО-лар хайдах дьаалан үлүннэр-хамсан эригирин, нөһүлөк сайылыктар туок ороондустарын огу тэгэ бэрээһиндэктэр оңорууга, треннарга хайдах үлүннөр туууан ээин ис хохомунуок информативна олодо.

Бу ымытылыбыт дыһаһалта кэһилистэнэ
кыһыһа аһыһа. Бу куһ оһуһа уһуһа уһуһа
саһаһа оһуһа хуһа, боруһа 181 кыһыһа.

АННИ ЗАХАРОВА

Александр СЛЕПЦОВ.

дэхи тулгар, сэд үөрэмчиг тулгар,
 эрхлэнэгч бичага сайдылыгтар,
 эрхлэнэгч дийлээхгик этигэн-
 лангийн бэригилээхгик үлээбил
 үеэсн кибибигэр, учуулалар учуулал-
 ра ааты ылын, Саха Республикатын
 үеэсн учуулал булган сөптөөх Чулуу
 туулал, талааннаах Салайаагы
 ласандра Софроновага нэруөн-
 өргүйсиг, мэхалбытын эгэбит.
 ардагалаах санаалан бичага
 өргөтөөлөгөр, өргөн ойун-оууэ
 пөгүтэр, үрдүк таһымал - кэрэзэ үтүөс
 таһымал алаабыла. 6 оюом үөрэмчиг
 уулалалар Александра Софроновага
 су-сөргүнү бадырабын.

А.Н. ПЕТРОВА,
РФ иорудугун үөрэтиринин туйуга.

Налоговая политика

УЛУСНҮЙ (РАЙОННҮЙ) СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ (ОЧЕРЕДНАЯ)

РЕШЕНИЕ № 161

с. Чурапча

от 26 ноября 2015 года

Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

На основании Налогового кодекса Российской Федерации, заслушав и обсудив информацию Бригадновой Т.Т., начальника финансово-экономического управления администрации МО «Чурапчинский улус (район)», улусный (районный) Совет депутатов муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), решил:

Статья 1

1. Считать утратившим силу решение № 94 от 20.11.2014 г. «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в новой редакции).

2. Утвердить Положение «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» на территории Чурапчинского улуса РС(Я), согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2016 г.

4. Опубликовать настоящее решение в улусной газете «Сана олох» и на официальном сайте МО «Чурапчинский улус (район)» РС(Я) в срок до 1 декабря 2015 года.

Статья 2

1. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию улусного (районного) Совета депутатов по планово-финансовой, бюджетной и налоговой политике.

Председатель улусного Совета депутатов Я.П. ОКОНЕШНИКОВ,
Глава муниципального образования А.Т. НОГОВИЦЫН.

Приложение к решению № 161
от 26 ноября 2015 года 29 сессии улусного (районного) Совета депутатов
МО «Чурапчинский улус (район)» РС(Я)

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

1. На территории Чурапчинского улуса в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации действует система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и применяется наряду с общей системой налогообложения, предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории муниципального образования применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказание бытовых услуг (за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств) в том числе:

- ремонт обуви, окраска обуви, пошив обуви, прочие услуги по ремонту и пошиву обуви;
- ремонт и пошив швейных изделий и изделий текстильной галантереи, прочие услуги по ремонту и пошиву швейных изделий и изделий текстильной галантереи, ремонт меховых изделий, прочие услуги по ремонту и пошиву меховых изделий, пошив меховых изделий, ремонт и пошив кожаных изделий, прочие услуги по ремонту и пошиву кожаных изделий, ремонт головных уборов, прочие услуги по ремонту и пошиву головных уборов, пошив головных уборов, ремонт, пошив, вязание трикотажных изделий, прочие услуги при пошиве и вязании трикотажных изделий;
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт бытовых машин, ремонт бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (за исключением ремонта часов);

ремонт ювелирных изделий;
химическая чистка;
ремонт жилья и других построек;
прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек;
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования;
услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, прочие услуги производственного характера;
услуги бань, душевых и саун, прочие услуги, оказываемые в банях и душевых, услуги парикмахерских, услуги по прокату, ритуальные услуги, прочие услуги непроизводственного характера (за исключением услуг ломбардов);

2) оказание ветеринарных услуг;

3) оказание услуг по предоставлению во временное владение (и пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

4) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20-ти транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров;

6) розничная торговля, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

8) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров;

9) развозная и разносная розничная торговля;

10) реализация товаров с использованием торговых автоматов;

11) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

12) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

13) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

14) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения;

15) распространения наружной рекламы с использованием электронных табло;

16) размещение рекламы на транспортных средствах;

17) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, осуществляемыми в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

18) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;

19) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

3. Установить значения коэффициента К2, указанного в статье 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.

4. В случае осуществления налогоплательщиками нескольких видов бытовых услуг, имеющих различные значения коэффициента К2, исчисление единого налога на вмененный доход осуществляется исходя из среднего арифметического значения коэффициентов К2.

5. Установить ставку единого налога на вмененный доход в размере 15 процентов независимо от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется единый налог.

Приложение
к Положению «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2, УЧИТЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Виды предпринимательской деятельности	Корректирующий коэффициент К2	
		в улусном центре - с. Чурапча	в наслеге в прочих населенных пунктах с численностью населения до 5000 человек (включительно)
1	Оказание бытовых услуг		
1.1	Ремонт обуви	0,15	0,06
1.2	Окраска обуви	0,15	0,06
1.3	Пошив обуви	0,20	0,08
1.4	Прочие услуги по ремонту и пошиву обуви	0,14	0,05
1.5	Ремонт и пошив швейных изделий и изделий текстильной галантереи, прочие услуги по ремонту и пошиву швейных изделий и изделий текстильной галантереи	0,15	0,07
1.6	Ремонт меховых изделий, прочие услуги по ремонту и пошиву меховых изделий	0,25	0,10
1.7	Пошив меховых изделий	0,33	0,12
1.8	Ремонт и пошив кожаных изделий, прочие услуги по ремонту и пошиву кожаных изделий	0,36	0,12

1.9	Ремонт головных уборов, прочие услуги по ремонту и пошиву головных уборов	0,29	0,10
1.10	Пошив головных уборов	0,36	0,12
1.11	Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, прочие услуги при пошиве и вязании трикотажных изделий	0,25	0,08
1.12	Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры	0,45	0,15
1.13	Ремонт бытовых машин	0,41	0,14
1.14	Ремонт бытовых приборов (за исключением ремонта часов)	0,45	0,15
1.15	Ремонт и изготовление металлоизделий (за исключением ремонта ювелирных изделий)	0,23	0,08
1.16	Ремонт ювелирных изделий	0,45	0,15
1.17	Химическая чистка	0,36	0,12
1.18	Строительство жилья и других построек	0,45	0,15
1.18.1	Прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек	0,45	0,15
1.19	Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий в том числе осуществляемые:	0,45	0,15
1.19.1	Прочие услуги производственного характера	0,23	0,08
1.20	Услуги бань, душевых и саун	0,23	0,08
1.20.1	Услуги бань и душевых, услуги саун	0,32	0,11
1.21	Услуги парикмахерских	0,45	0,15

1.12	Услуги по прокату	0,23	0,08	9	Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров на каждом объекте организации общественного питания		
1.13	Ритуальные услуги	0,36	0,12		9.1	С реализацией алкогольной продукции	0,60
1.14	Прочие услуги непродовольственного характера (за исключением услуг похорон)	0,23	0,08	9.2	Без реализации алкогольной продукции	0,52	0,11
	Ветеринарные услуги	0,36	0,12	10	Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей	0,30	0,15
2	Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств	0,45	0,15	11	Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций	0,02	0,01
3	Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)	0,45	0,15	11.1	Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения	0,02	0,01
	Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов	0,60	0,60	11.2	Распространения наружной рекламы с использованием электронных тисно	0,02	0,01
4	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров			12	Размещения рекламы на транспортных средствах	0,02	0,01
4.1	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортными средствами с количеством посадочных мест до 12 мест (включительно)	0,60	0,60	13	Оказание услуг по временному размещению и (или) прожизанию организациям и предпринимателям, использующим в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров	0,45	0,15
4.2	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортными средствами с количеством посадочных мест более 12 мест	0,30	0,30		13.1	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, площадь которого не превышает 5 квадратных метров (включительно)	0,55
5	Розничная торговля, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли	0,45	0,15	13.1.1	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, площадь которого превышает 5 квадратных метров	0,45	0,15
7.1	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места которых не превышает 5 квадратных метров (включительно)	0,55	0,20		13.2	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания	0,45
7.2	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров	0,45	0,15				
7.3	Развозная и разносная розничная торговля	0,15	0,10				
8	Реализация товаров с использованием торговых автоматов	0,15	0,10				

Н.П. СИВЦЕВА,
профессор Г.П. Башарин атынан
Сылан орто окуушунун директору үчкүнчү
класстар согушканда.



Чуригинский институт охраны природы.

